



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO: 3. XII 20 13 GOD.

KLASIFIKACIONI BROJ: 28-2/13-3/7

VEZA:

BR. ZA: 239 XXV

PRILOG:

# SKUPŠTINA CRNE GORE

## Predsjednik Ranko Krivokapić

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandmane na PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI.

### Amandman I

U članu 4 dodaje se stav 2 koji glasi: „Svi izrazi koji se, u ovom zakonu, koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.“

### Obrazloženje

Prijedlog amandmana je u skladu sa Ustavom Crne Gore, član 18, kao i sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, član 4. Usvajanjem ovog amandmana obezbijediće se eliminisanje diskriminacije po osnovu pola jer se diskriminacijom smatra korišćenje riječi u muškom rodu kao generečki neutralne forme za muški i ženski rod.

### Amandman II

U članu 6 stav 1 tačka 1) se mijenja i glasi:

„1) donosi Godišnji plan potreba za krvlju, obezbjeđuje potreban broj dobrovoljnih davalaca krvi i, u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore (u daljem tekstu: Crveni krst) inicira i podstiče dobrovoljno davalatstvo krvi i vodi brigu o davaocima krvi;“

### Amandman III

U članu 12 stav 3 se briše.

Stavovi 4 i 5 postaju stavovi 3 i 4.

### Amandman IV

U članu 44 stav 1 tačka 2) brišu se riječi: „ , u saradnji sa Crvenim krstom (član 12 stav3)“ i umjesto njih stavljaju „(član 6 stav1 tačka1)“.

### Obrazloženje amandmana II, III i IV

Transfuziološka djelatnost obuhvata planiranje, prikupljanje, testiranje, preradu krvi i komponenti krvi bez obzira na njihovu namjenu, kao i čuvanje, upravljanje, distribuciju, snabdijevanje i izdavanje krvi i komponenti krvi namijenjenih transfuziji.

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, u ostvarivanju brige za zdravlje stanovništva, obezbjeđuje uslove za snabdijevanje stanovništva dovoljnom količinom kvalitetne i bezbjedne krvi i komponenti krvi (U članu 5 stav 1 Predloga zakona je propisano da Zavod za transfuziju krvi Crne Gore obavlja

djelatnosti propisane članom 2, odnosno prikupljanje i testiranje krvi i komponenti krvi, bez obzira na njihovu namjenu, kao i prerada, skladištenje i distribucija krvi i komponenti krvi koje su namijenjene za alogenu ili autolognu transfuziju vrši se u skladu sa ovim zakonom i dostignućima u ovoj oblasti.), između ostalog i planiranjem potreba za liječenje bolesnika/ca krvlju i komponentama krvi. Predviđene potrebe utvrđuju se godišnjim planom koji treba da se realizuje od strane Zavoda i zato Zavod treba da bude jedini odgovoran za izradu plana.

Zakon o Crvenom krstu član 9 stav 1 tačka 13) definiše da Crveni krst, u okviru poslova od javnog interesa, vrši popularisanje, organizuje akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, vodi o njima evidenciju, utvrđuje uslove za dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i dodjeljuje im ista, a u istom članu stav 2 se kaže da u vršenju poslova iz stava 1 ovog člana Crveni krst ima položaj organizacije koja pomaže državnim organima. Za ovu aktivnost Crveni krst dobija sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Godišnjim planom utvrđuju se potrebe za krvlju i tako se obezbjeđuje kontinuirano, efikasno i blagovremeno snabdijevanje zdravstvenih ustanova i pacijenata sigurnom krvlju i krvnim produktima što predstavlja važan preduslov za uspješno funkcionisanje zdravstvenog sistema. Zakon treba, zato, da propiše obavezu i odgovornost Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore za izradu ovog dokumenta, a ne i obavezu dobrovoljne humanitarne organizacije koja pomaže državnim organima.

Poslanice

  
Nada Drobnjak

Marija Šćepanović  
